6 . B.   H.M. 230.

Typo p. 285

Very Scarce.

PRVDENTIA·PRÆSTAT
EX·LIBRIS
HEW·MORRISON

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND

MARBH-RANN

DO

DR. UISDEAN MAC-CHOINNICH,

AN CILL-FHINN,

DUIN' URRAMACH, DIADHAIDH A CHAIDH AS AN T-SAOGHAL-
SO, DO THAOBH TUITEAM A FHUAIR E AS A
CHARBAD 'SAN ROBH E AIR THURUS:
ANNS A BHLIADHNA, 1834.

LE

DOMHNULL B. MAC-LEOID.

GLASCHO:
CLO'-BHUAILTE LE BELL AGUS BAIN,
AIREAMH 85, SRAID NA BANN-RIGH.

MDCCCXXXIV.

Ri'n reic air son gròt.

NATIONAL LIBRARY
B
26 MR
1935
OF SCOTLAND

LAURISTON CASTLE
LIBRARY ACCESSION

MARBH-RANN

DO

DR. UISDEAN MAC-CHOINNICH,

AN CILL-FHINN,

DUIN' URRAMACH, DIADHAIDH A CHAIDH AS AN T-SAOGHAL-SO, DO THAOBH TUITEAM A FHUAIR E AS A CHARBAD 'SAN ROBH E AIR THURUS: ANNS A BHLIADHNA, 1834.

LE

DOMHNULL B. MAC-LEOID.

GLASCHO:
CLO'-BHUAILTE LE BELL AGUS BAIN,
AIREAMH 85, SRAID NA BANN-RIGH.

MDCCCXXXIV.

MARBH-RANN

DO

DR. UISDEAN MAC-CHOINNICH.

Air Fonn—“ *Mort Ghlinne Cothann.*”

Ghlac eu-dion mo rŏsgaibh,
O na chaochail fear toiseach na clèir,
’S thainig dìle gun àireamh
Air a sgìreachd a dh’fhag e na dheigh;
Cha be eutroman duine,
Na fear teumach gu guineadh le beum,
Tha ’sa chille na laidhe,
Ach fear ceanalt’, glan, aidhearach, reidh.

A shar Uisdean na’n searmoin,
Naile ’s cùirt’ mi ga d’ainmeach le deoir;
’S mor am bristeadh an Albain
Fear do ghibhtean bhi falbh uainn cho òg,
Cha robh cainntear * cho deas riut
Eudar mor-bhaile Pheairt a’s an t-Ord,
’S cha robh barr aig mac duin’ ort
Fhir bha maranach, luinneagach, cōir.

---

* Linguist.

Sud an tŭrus bha daor dhuinn—
Chaidh ur mullach a mhaoladh gu truagh,
Ard-sheudar na coille
Bhi mar ghèug air a leagadh a nuas;
Mile marbh-phaisg gu dilinn
Air a charbad 'san d'imich thu uainn,
'S na robh lughs aig an each ud
Gu bhi cuil-cheumach, breib-leumach, luath.

'S gort acain luchd t-eolais
Eudar Tigh Iain Ghrot as Cill-Fhinn,
Ann an Albain 's an Sasgunn
Tha na falbhairean * casaideach, tinn,
'Nuair a chual iad mu'n tuiteam
Anns na bhual thu air mullach do chinn
Gu'm be comhradh gach neach dhiu—
" C'ait am b'eol dhuibh a leith'd 'san linns'? "

Theid na h-ialtagan sul-ghearr,
A's na biasdan neo-thurail an aird',
O na thosdaicheadh thu 'n coileach
Dha 'm biodh toiseach na goireil 'sgach àit,
Mar na reultan a bhruchdas
'Nuair ni *Phœbus* a ghnuis chuir fo sgàil,
Ach nach fhacas air speuraibh
Fhads bu mhairinn iuil aoibhinn an là.

* Tourists.

Rinn mi Dain ga do mholadh
'Nuair a dh'fhag thu sinn duilich mu Thuath,
'S cha be fileantas seanachais
Leas na shir mi bhi 'gainmeach do bhuaidh'n,
Mar is cràitich a bhuille
'Sann is ran-bhig ur mulad gun fhuaim,
Dunaidh leir-chreach na bilibh,
'S cha bhi eigheachd a's sileadh 'n aon uair.

Och! mo leir-chreach mar thachair,
A's nach d'fheud thu dhol dhachaidh ad' shlàint,
Se tri uairean a's mionad
'N uin' a fhuair thu 'n deigh sgioradh na stràchd;
'S fath iarguinn a's mulad
Fear do ghniomhra bhi fuireach 's na clàir,
A's gun dùil ri do thighinn
Do na chùbaidh gu brŭitheann ri cach!

'S tu fear mor bu mhaith cumadh
Dheth an t-seors ud bha duineile, cruaidh,
'S iad a bheumadh gu sgaiteach
'S ceann an fheidh leis a chabar orr shuas:—
A chloinn Choinnich na'm baiteal
Cha be breaban neo-sgairteil chaidh uaibh,
Ach an sgoilear bu tapaidh
Chaidh a thogail an Cataobh mu Thuath.

B'fhad' mo chomhnuidh a d' fhàrdaich,
Fhir nach sòireadh bhi sàradh an fhìon,
Aig gach diad' agus suipeir,
Be do rian bhi cuir bhuideal a sìos,
Bhiodh oigh-cheol gach feasgair,
Tigh'n' o mheoraibh geal, sneachdaidh do mhnaoi,
S 'gur i 'n urnaigh bu truime
Chuireadh crūn dhuinn air imeachd gach oidhch.

Beul na tabhachd gun mhearachd,
Gnuis a b'aillidh 'sa b'fhearaile snuadh,
Inntinn fhialaidh gun fhaoin-bheachd,
Ceann ciallach, 's cridh' gaolach lan uails,
Lamhan ealant gu sgriobhadh,
Casan smiorail nach diobaireadh gluas'd,
Chaidh iad sud anns an ùir leat
Mo dheadh Olladh glan, turail na'm buadh.

'S truagh a ri! gun mi marr ruit
Nuair a dhiobair thu fantuinn gu h-ard,
As mi iosal r'a talamh
Chum do dhion o na clachan gu'n bhàigh;
'S mi nach cunntadh an cunnart
Bheireadh punnd dheth mo mhullach na t-àit,
Och! gun agam an comas
Nis na rachadh 's do thogail o'n' bhàs!

LIBRARY

Thig an uiseag na ceitein,
'S bi'dh gach lusan tigh'n' eibhinn le snuadh,
Seinnidh doire nan smeorach,
'Nuair thig samhradh na'n neonan mu'n cuairt,
Bithidh caomh-chrŭth na blath-ghrein
Air na maoth-gheugan aluinn 's iad uainn',
Ach bi'dh tiugh-dhubhair gabhaidh
Air an duine chaidh charadh 'san uaigh.

Ach an eirich thu tuille
Fhir a b'fheumaile dhuinn uile bhi beo?
An deachaidh seula gu dilinn
Air a bheul sin bha dileas do'n t-shlògh?
Sar-bhuachaill nan treud thu,
Dheanamh 'n sothadh gun reubadh le pròis,
As na seamh-shrutham curaidh
Be do ghne bhi gan urach' gach lo.

'S ioma coinneamh 's sgoil-shabaid
Chaidh a phronnadh nan airnean gu cùirt,
Nuair a dhaom thu gu'n eiridh
'S d' fhuil chraobhach o d' fheithean a brùchd',
Sud an lot' a bha cruaidh dhoibh,
Chuir e tosdachd a's gruaim air an gnùis,
Threig am misneachd luchd-teagaisg,
Ach 's mise fein a fhuair leagadh na sgiùrs.

Leugh mi litir Bhraid-Albainn,
Far an d'aidich e tàirbheachd do shaoth'r,
Bu mhor t-urram na chomunn,
Fhir nach d'fhuiling bhi lomadh nan saoi,
Bha do riaghailt 's do chomhairl,
A's do ghniomhra fa chomhar nan daoi,
Mar na reultan gu treòrach
Do cho-chreutair gu stoldachd a's sìth.

Am bochd dearg-ruisgt' 's am mor-fhear,
Tha iad cearbach fo' ghonadh na stràchd,
Dh' fhalbh riaghailt gach gnothaich,
Dh' fhalbh 'n Diadhair bha sòinnidh is blàth,
Be bhi pailt-lamhach fiälaidh,
Be bhi sgoltadh gach fiar-chuis gun dàil,
Be bhi caramh nan lŏtan,
Obair abhaisteach *Dhoctair* an aidh.

'S lionmhor deòiribh do bhantraich,
'S leams' cha neonach a ceann-sa bhi lūbt',
C' ait' am faic i fear t-aogais
Fhir bha smíorail, glan, faoilidh gu'n ghnù?
Dhaindeon pailteas a stòras
Chaidh a h-aidhear le d' thòradh do'n ùir,
Righ! seall ann do chaomhneas
Air gach mnaoi th'air craithneadh mun' chùis!

Dh'fhag thu clann tha fo mhi-ghean—
'S câr cam thug a chuibheall an tràs,
Uilleam luireach na'n gòrm-shul,
'S Sìne mhuileach bhi 'n stoirmibh a bhàis
Tha mo dhuil anns an Trianaid
Gu'm bi'n cùisean fo dhionadh a ghràis,
A's gu'n lean iad do chèuman,
Fhir bha faicilleach, bèusach 's gach cās.

A CRIOCH.

GLASCHO: CHLO'-BHUAILTE LE BELL AGUS BAIN,
AIREAMH 85, SRAID NA BANN-RIGH.